

Киэн туттар дъоммут — биир дойдулаахтарбыт

Маныңк ааттааҳ-суоллаах киңи туңунаң республикабыт телевидениетинән, радиотынан, интернеккә тиийә, араас бирилиләр, инициаторлар. Оны таңынан республикабыт хәнияттарыгара да элбәх бәчәэттәнү, сырдатылынна. Кини биңиги киэн туттар чулуу киңибит, бастың убайбыт, 50 сый устата Саха государственның университетыгар туюх да эңкилә суюх, тахсынлааҳтык үләләббит преподаватель, физико-математический наука кандидата, М.К. Аммосов аатынан **ХИФУ** математика ѫа уонна информатика ѫа институтун прикладной информатика ѫа уонна математической экономикика ѫа кафедратын наставник-профессора, ССРС спордун бастакы маастардырыттан уонна көңүл туустуга республика бастакы үтүөләэх тренердириттән биирдәстэрэ, РФ үрдүкү профессиональный үөрөхтәшнийнин бочуоттаах үләнитэ, Саха сирин спордун уонна Д.П. Коркин аатынан Государственный бириэмийләр лауреаттара, төрөөбүт Намын улууһун бочуоттаах гражданина **Николай Кириллович Алексеев** буолар.

Бу Ытык киңибит сотору күнсириң көрбүтэ 75 сыла туулуоңа. Өйдөөн-санаан көрдөххө 75 сый олох олоруу диэн этэргээрээ дөбөн, нууччалар дириң өйдөбүллээхтик этэллэринин «Жизнь прожить — не поле перейти» буюллаңа дии. Уоттаах сэрии сабалана аяй турдаына, бу орто дойдуга кэлбит киңини оччотоо ўтысы кэм аас-туор олово, онтон да кэнники сыллар усталаах-тураларыгар олоруллубут олох араас очура-чочура эрийэн-мускайан, бунаран-хатаран, олох ньулуунун-аңызытын төһөлөөх биллэрээхтээтэб буюлла. Мин кэпсэтэр киңим Николай Кириллович итини барытын аас-пыт, этинэн-хаанынан билбит киңи буюлар. Онон да буюло, бу чулуу киңибит олохходь улууруунан, сырдыкка тардыңызытынан үөрөбэр, үләтигэр, спортка элбэх ситицииллэммитэ. Бу күннэргээ убаастыр убайбыт, күндү киңибит олоңун биир кэрэ-бэлиэ түгэнэ буюлуу таафынан, бар дьюнугар кини олоңун сырдатанылар санаанан салайтаран бу соторутааытга көрсөн сэһэргэстим.

Больдоспут күммэр Дьокуус-
кай куорат автовокзальгар ти-
ийээт да, сотовай телефонуунан
Николай Кирилловичка кэлби-
тим туунан биллэрдим. Кийим:
«Ойуунской уулуссава «Муус
хайя» дээн ресторан утارы тобус
этээстээх дэйбэ... олоробун», —
диэтэ. Олорор подъеънгар кии-
рэн лифкэ киирээри турдахпына
кийим бэйэтийнэн бу тахсан кэлэн
үэрэ-көтө көрүстэ. Иккизн кини
квартиратыгар таыстыбыт. Ни-
колай Кириллович төхө да 75-с
хаарын сүгэ сырьгтар, бэйэтийн
тас кестүүтүнэн, сэбэрэтийнэн,
тутта-хапта сылдыбытынан
кини нэнийилэ 60-ча сааны эрэ
биэриэн сөп курдук быньялаах-
танаалаах, сырдык-ыраас сэбэ-
рэлээх, олус сэргэх кини буолан
биярда.

Бу дээрээ киирээт, сонун ыалдлыг буоларым бынхытынан, хос ис бараанын көрө-истэ түхэн баран хаанаынг нга тухындаа саллаах-соруктаах кэлбип-пин эттим. Төхө да үлэтигэр бараары ыксыы сылдьар да буоллар сөбулэстэ. Киним олус

— Николай Кириллович, сэхэргэннибитин, саха угژинэн, хантан хааннаахын, кимтэн ки-

— Биңиги төрөпгүттәрбít холкуостаахтар. Бетүнгэ олор-
буттара. Аյбабыт Алексеев Ки-
рилл Алексеевич. Норуокка
«Сылгыныт Кирилэ» дизе-
нэн биллэр, 44 сый ыңыртыран

түспэлтэх, аатырбыг сылгынтын. Кини абата Уус-Алдан кинтэй. Хатырыкка кэлэн Хатырык дъяхтарын кэргэн ылан би-
нхиги афбытын төрөтөр. Ий-
бит Кайгородовтар кыстыара,
сааын тухары ыянныксыт,
кэлин, сааыран бааран, ньирэй
көрөөччу. Терепгүйтэрбит 16-
та овтоломмуттарыгтан уруккуу
олох усулуобуйата ыарааха-
ныттан, эмп-томп да суюуттан
буулую, 10 овоо олоо кыра са-



түхэрийн. Оюулор күттанаан турган эрэн түхэллэрэ. Онон бас-такы эрэ сыыр бүтүүтүгээр тийэллэрэ. Мин күүсэ сүүрэн кэлэн салааскабар умса түнэн сыйтинаан кэбинэр буолан иккис сыйты нөнгүүлээн ойбонгно тийжэн тохтууруум. Мийгийн ким да сиппэт этэ. Куроук чемпионнууруум. Кырабытгытан сүүрэ-көтөүөрэнэн үчүгэй эрчиллийлэх, тип-тилигирэс тыа оюулоро оскуулаша кириэрббит.

— Тустуунан дъарыктанар-
гар ким холобур буолбутай?

— Оскуолаја кийрэн Кыңыл Дэриэнбигэтэн кэлэн үэрэнэр Коля Гоголов дыэн уолу кытта дөврдоступут. Кини сахалартан аан бастакынан Россия чемпиона буолбута. Кинилиин биңиги биир паартаја олорон Бөтүң оскуолатыгар бастакы кылаастан алтыс кылааска диэри бииргэ үерэммилит. Бэйэтэ лаппычах буоллан бааран олус кыланар, сымса, сыйтын уол этэ. Уруоктар быыстарыгар уонна иллэнг буоллубут да сүүруу, эккирэтийни бөөв, наар тустан, мадыктаан, бочоохтоон тахсар этибит. Учутталларбыт спорт бары көрүнгүнэн дъарыктыыллара. Хайынтарга күрэхтэхэрбит.

Коля куоракка кириэн университецка ўэрэн сылдъан В.Г. Румянцев уонна Н.Н. Волков курдук аатырбыт тренердэргэ дъарыктанан сахалартан тохсус киинэн ССРС спордун маастара

ооннъур этим. Иккис хамаанда капитана этим. Сүүрүүнэн, хайынарынан дъарыктаныбын быраң кэбиспэтэйм. Спорт хас да көрүнгүнэн дъарыктанар буолан бары еттүнэн физической бэлэмнээх этим. Туохха барытыгар хатааста, сүүр-көтө сыйлдьарым спорка кэккэ ситиинилэрдээх буолубар улаханнык туналабыта, көмөлөспүтэ.

Ленинград университетыны спортивнай саалатыггар үс көбүрөк кәккәләнә тэлгәтиллән сыйтала-ра. Олорго: бииритэр самбода, иккинчир класнической ту-стууга, үсүнгүр көңгүл туустуга эрчилләлләр, күрәхтәннелләр этэ. Онон мин сайдары, олус бајаран, дъянынан туран туустуу ити үс көрүнгүнэн тэнгнэ дъарык-танан барбыгтым. Ити көрүнгнэр бары күрәхтәнииләргөр ыгы-ран инәлләр этэ. Биирдә да ак-каастамакка харса суюх кыттан инәрим. Иккис сылбар утарса-аччыларбын барыларын кый-тальыр буолан бардым. Онтум тустарбар олус көмөлөспүтэ. Ол ийин сорох тренердәргә этебинээ: «Ойолоргутун атын көрүнгнэр гэ буолар күрәхтәнииләргэ ыыттан кытыннарынг. Холобур, самбода, дзюдоба. Оччобо ким эрэ ту-стууга да, атын көрүнгнэ да тахсан кәлиэ», — диец.

— Дъэ, бастакы улахан күрэхтэйнинг, ситиийнг ханан, ханна буолбтai?

МАТБОР - Николай Алексеев

Баакычча чугаңыгар сыйтар Чаярыас дизән арыыгы көмүлүөк онохтоох, буор муосталаах саха балаңыгар кыстаан олорбуттар. Мин иннибинэ икки уол, бийирдээх-иккилээх юрт, сүүрэс сылдьан, сэрэйдэххэ, тымынай өлүтэллэбittir бадахтаа. Онон «бу Алексеевтарга уол ою турбат буулла» дизән буллбут. Ол сабана дымомун кытта биир ойуумсуйар кырдаңас эмэхсхин дъукаах олорбут. Миигин кини балаңынга күөх окко туһэрэн көтөхпүт. Сайын эбитее бууллар абааныттан түннүгүнэн иштээв, айттында баштада. Онон

буолбута. Кини миигин тустуук буоларбар бастакынан көбүппүт кишинэн буолар.

Биңгини қыра қылаастарга Анастасия Герасимовна Пере-валова, қылааспыт салайааччыта, «Бочуот Знага» уордъаннаах учуутал, ийәбит курдук са-ныр киңибет уонна кини кэр-гэнэ Попов Гаврил Алексеевич үөрэппиттэрэ. Улахан қыла-старга саха тылыгтар, историяя Ефрем Степанович Сивцев — Таллан Бүрэ, нуучча тылыгтар Георгий Иннокентьевич Емельянов уода. үөрэппиттэрэ.

— Түстүүгүн ханна сылдьан, ханан саңалаабыккыный? Бастакы улахан күрэхтәниилэрин, ситиийилэрин?

— Университеттка киирэн ба-
ран тута тустан барбатаым. Бас-
таан чэпчэки атлетика айыах
секциятыгар дъарыктаамытым.
Атакх оонныуутугар Кочневка ба-
ра сыйлдыбытым. Атакх оонныуу-
туугар уонна «тройной» ыстанны-
ыга призер буолан университет
сборнайыгар киирэт этим.

—Дьокуускай куорат 2 №-дээх оскуолатыг үөрэммиккиндий. Ити историатын түүнан кэпсээ эрэ.

— Бэтуунгэ алтысса дие-
ри үөрнэн баран сэттихи Гор-
найга бүтэрбитим. Аймахтар-
бар Сыромятниковтарга, афам
бииргэ төрөөбүт эдьийигэр
олорон бүтэрбитим. Кыра кы-
лаастартан үөрхэпэр кынанар,
учгэй этим. Күтүүтүм нацио-
нальный байланнай оскууоланы
бүтэрбит байланнай үөрэхтээх
кини этэ, масломолпром директорынан үлэлэбигитэ. Эдьийим
элбэх овлоох төрөппүттэрбэр
көмөлөнөөрүү: «Овзоргутуттан
биир очону үөрэхтээх киши
онгоруу этибит. Уолгутун биниэхэ
акалынг», — диеэн көрдеспүт.

афалын», — дың көрдесінүй. Ийәм миғигин, бастакы, таптырып уолун, бизримзәри эздийиңдербін биәрә сатаабытын ылбатахтар. Онон мин киниләргә оқо буол-бутум. Дьонум ненгүе сыйлыгар куоракка көнен кириббиттәр. Куоракка кәлән биир сыл раб-факка үәрэммитим. Онтон сал-ғыкса иккис оскуолаңа үәрәнән 1955 сыллаахха бүтәрбитим уонна ити сыл университеттә кириббитим, математика отделе-ниетыгар. Университеттә сыл-дъян улаханны тустубатайым. Арай 1959 с. Ленинградка бәнис курска стажировка, онтон аспирантураға үәрәнә сыйлдым-мын секцияға дъарыктанан 21 сааспытаң тустан барбытым. Манна университеттә баскетбол



— 1962 с. Ленинградка ўэрэнэсырттахына нуучча аатырыбыт улуу бухатыыр түстүүгө Иван Поддубной аатынан кубоктарыбылдынапар иин көңгүл түстүүгө маастар нуормалаах Бүтүн Союзтаацы турнир буулбута. Ол күрөхтэнингэ мин 57 кийлээз түстүбүтүм. Быйааныммар эппиэттиир бэлэмнээх этим. Онон эппин-сииммин ыйаанын туһэрэн эрэйдээбэтэбүм, эрэйдээммэтэбүм. Тото ахыны сыйлдар кэммэр ыйаанын 58-59 кийлээз тиийтэлиир эт. Ону күрөхтэннилэр иннилэригэр учугэйдик тирилтэхоруута эрчиллэн уонна биирдэ бааныыкка күүсээ паарданан нуормабар туһэрер, тиэрдэр этим.

эргииргэ Рыжкин диэн нуучча уолун «поддубнайбар» түбэйннэрэн баран, эмиэ лаппаакылаан кэбистим. Бу эргиирга Кашков эмиз биир уолу суулаан кэбистгэ. Төрдүс эргииргэ тэбис-тэнгэ тахсан кэллибит. Көрсүүбүт сарсынгы күнгэ буолохтаах. Хайдах гынан кубогы мулчү тутан ылабын диэн толкуйга түстүм. Ол түүн кыайан утыйбатым. Сарсынгытыг Ленинград «Кыннынгы стадионугар» саха бөө мустубут, миэхэ ыалдья кэлбигттэр. Санаам көтөүүлүнинэ, наахаа үөрдүм. Сээрбийэй быннытынан Кашков көбүүөргэ икки кыайылаах уолу кытта туста тахсар буолла. Мин Лебедев диэн күүстээх көрүнгнээх, икки кыайылаах, биир хотторулаах кишилиин тустуухтаахын. Кашков утарылаанаачтын балачча эрийсэн баалынан хотто. Онон миэхэ эрэл санаа (шанс) кылап гынна: «Өскөтүн хапсынааччыбын ыраастык кыайдахпына, мин чемпионнуубун», — диэн. Киирээт да, харса суюх атаакалаан бардым. Балачча эрийистибит. Хаста да албаастарбар киллэрэн көрдүм да киһим мулчү туттаран истэтэ. Мин тэтиммин өссө эбэн биэрдим. Харса суюх ыган ыкса тутуүуга киирдим уонна кэлин атааар хардыылааммын «зашагдывание» диэн албаанын тиэрэ көтөн кэбистим. Онон судьбай-

бары эвэрдэлээгитгээр. Дойдубар бу сыл (1962) Саха сирин норууттарын спартакиадалара буолаары турар эбит. Эверстов дээн намнаар спорткомитеттэрын салай-аччыта агитациялаан Намым хамаандатыг гар киирэн, патриоттаан, 57 киилэбэ тустар буоллум, баар-суюх Семен Дмитриев дээн биир маастардаахтара Ус-Алдангаа көнөн хаалан. Онон бу күрэхтэндээг тустуу иккүү көрүнгэр киирсэр буоллум. Бастаан классический тустууга тууннум. Онно таптаан онгор албаастарбын (атафы тупшакка эрэ ангардас илиинэн миэлингэлээн уонна «поддубнайдыаан») туттан биир да киини тулуппатьм, холкуутку баастаатым. Аны көнүл тустууга утарсааччыларын 57 киилэбэ нахаа элбэх болон биэрдилэр. Хас тустуум ахсын миигин Ленинградтан сылдьар маастар, Поддубной кубогын ханаайына дээн биллэрдэхтэринэ көрөөччүлэр ытыс дохсун тыаынан керсэллэр. Онон эпизетинэс олус улахан, хотторорум табыллытав. Көрөөччүлэр мигиттэн учугэй тустууну, албаастары көруөхтэрийн баараллар.

И. ИВАНОВ
(Бүтүүтэ бэчээттэниэ)

**Күнәжан Ылал уонна
Хатынг Арыны нәһилиэгэ
200 сыйлыгар**

Хатынг Арыны нэхилиэгэ бывалыр-былыргыттан киэн - баадай историялаах. Билигин улуус-ка биллэр бийр бастын үзлэлээх нэхилиэгк буюул. Хатынг Арыны нэхилиэгэг үс бөхүүлэлк кийирэг: Аппааны, Граф Бизэрэг, Кыныл Дэриэбинэ. Иэнэ - 90493 тынг. газ Олохтоох нэхилиэннэтийн ахсаанаан 2594 кийнэхэ тэнгистээ. 2012 сыйгээд 72 овоо күн сирин көрдээ. Уопсайаа 24 түрэлтийн, 28 баацынай ханааистийнбаа, 82 чаацынай предприниматель, 8 мацаанын үлэлии туар. Бынахадаа - сүхэй ахсаанаан-1974 төбөө, сыйгээд - 1479 төбөөж тэнгистээ. «Эт - Ас» ХЭТ билигин 268 төбөө сүхэйлээх, онтон 111 бынах.

2003 сэлтэн «Хатын Арыны нэшлийгээ» МТ баһылыгын тохсус сылын Слепцов Юрий Инно-кентьевич үлээлийр. Нэшилийгээ депутаттарын сэбийтигэр 11 дэвсгэртэй талыллан улээтэн сабалаатай. Нэшилийгээ сэбийтигээнд председателинэн иккис болдьоубун талыллан Жирков Евгений Геннадьевич үлээлийр. Дынаналталар иккис ардын ларыгар ыштыллар күрэхээ олох тоох дынаалта алтынсыгын бастикын миэстээр сэйлдьар. Манна опыттаах, ёр сылларга бэринийлэхтийг үлээлийр сэйлдьаллар сүрүнчүүр специалист Соловьева З.К., Стрекаловская Е.В. Кинилэр улзлээрин опыттаах, республика ба киэнникин тарваммыг.

Хатын Арыы ветеринарный сулууспатын историята 1950-сүйлларпартан саваланар. Өр кэм улэллээб, дыон-сэргэ сүүнүтээ элбизирэг элбэх кынамыларын уурбутуудьоннорунан буолаллар Павлова Прасковья Пахомовна, Григорьевна Н.И., Иванова З.В., Николаева А.П., Абрамов Ф.В., Гоголева Н.Н., Аммосов Д.Н., Сивцев И.А., Габышева Е.С., Рожина Е.П., Новгородова Е.П. Ветеринарный лечебница биллигни кэм ирдэбильлэринэн үрдүүк таыншнаахтыг улэлээн, киhiнэхэсүүнүгээ бэриллэр ыаарылары суух онгороллор.

Иркутской уобалас профтех-
уэрхтээнийн управлениетын
293 № бирикэнгэр оловуран 1963-
с. нам оройонун Граф Бизэрэгэр
трактористары уонна комбайнэр-
— суоппардыры бэлэмниир биир-
сыллааха курстары ыытар филиал
арыллыбыта. Мангайты директ-
рынан Протопопов Д.И. анаммыт.
1963 – 1973 сс. комплекснай туттуу
үлээтэ тэрээнийнэхтик ыытыллы-
быта, корпустар, остолобуой, спор-
тивный саала, кулуул, мастерской
аынллыбыттара. 50 сыллааха үлэтийн
тумгүүнэн 10 тын. тахса выпускнын
танаарда. Билигин коллектив 106
үлэниттэх, 49 педагог, олийнгэр СРН
профессиональний уэрхтээнийнин
туйгуннара, 3 РФ профессиональ-
ний-технический уэрхтээнийнин
туйгунуна, 1 РФ утуулээх учуутала.

7 РФ начальныи профессионалыи и уэрэхтээнийнин бочуоттаах үлэн-ти бааллар. 2002 -2004 с. Намнаавын профессиоnalыи лицей аатындыбыла. 2011 сый тумгүнэн лицей директора А.Г. Новгородов «Бастынгы директор» номинация кыайылаа булгутба, онтон колектив «Сылтук колектива» номинация хаанаильнабуулла. 2012 сый сатынный тыйтанса директор Жирков Ньургустан Михайлович ананан үлэтгин саяалаата. 2013 сылта лицей колектива 50 сыйлаах убүлүөйн болдээтизэв.

1941 сүлгя Кунаңан Ыал начальной оскуолаты арыллыбыта. 1970 сүл балаңан ыйын 1 күнүттэн. Хатын Арыс орто оскуолата аныллыбыта. Попова Елена Кирилловна М.Е. Охлопкова оногорту 1 кылааска аналлаах программатын уонна ол программаја сеп тубээнинэрэн онгоулубут боруулааңын букварын аан бастан олохго туhamмыт. Саамай үйүнүк, 16 сүл устата директорынан Новгородов Владимир Иванович үлээлбэйтэ. 1996 сыйтанан Хатын Арыс оскуолата билилээрээ го государственный, политический деятель, бийр дойдлаахыт Илья Егорович Винокуров аатын сүгэрэл Илья Егорович 110 сыйыгар 2006 с. республика Президенэ В.А. Штыров дынаалынан икки этээстэхээ таас оскуола тутуллан үлээж киирбитэ. 2006 с. бинги оскуолабыт Республикаյа «Результативный попечительский совет» аатын ылбыта. 2008 с. X-с Республикаинской информационной технологияларга научной-практической конференциинүүрдук тэрээнинэхтик ыйшпүттара, 2009 с. оскуола коллегтиваа үлээж - ўөрххэ ўрдук ситийлийнэрин ичин Президент В. Штыров махталы.

суругунан нађараадалламмыта

Затон оскуолаты 1945 с. алтынны 5 күнүгөр абыллыбыта. На-чальтай оскуола сәбйәдиссәйинен Березовская М.И. анымбыты. Билигин оскуола 53 үөрәнәэччиләэх, 18 педагог, 8 эбий персонал уәләли - хамсыны сылдышлар. Быйылтгытан эдәр директор Федорова М.С. үләттени сабалаата. Оскуола «Социализация учебно - воспитательного процесса в сельской школе» дизән программа-наң үзләрий.

«Хатынчaaна» детсад Аппааны бөхүүэлгэр 1958 с. үлэллир. Өрсүлларга араас бириэмэээ элбэх салайаачылар тааарылаахтыг үлэлзэн кэллилэр, ол курдук бастаки детсад сэбийдссийнэн Баишева В.В., онтон Сивцева А.П., Васильев Е.К., Эверстова А.Е., Алексеева А.Н., Габышева А.И., Суздалова В.И., Оконешникова Е.К., Оконешникова А.С. үлэлэббиттэрэ. Билигин иллээх колективтийн салайар Шумилова А.К. чим

лектизы салайар Шумилова Акули-

тэрин овзоругар анаан, Граф Биэрэгэргийн мянганыг детсад 1952 с. айнэллийбыта. Черткашина Евдокия Николаевна сабийдээсийнэн анамжийн магистр. Каллин Затон сабийллыгийн кээнэ, 1965 с. уурайа сылдьбыгайга Олохтоохтор тургуусууларынан 1968 с. 50 миэстэлээх детсад Улээвээ киирбите. 1990 с. республикалын уяарчилжиний түйгүнч Дорофеева Лилия Михайловна Граф Биэрэгэргийн «Ромашка» овоо садыг гаранааны үзлэлии сылдьбар. Бережнева Д.П., Бережнева В.П., Дьяковская Е.Н., Евстафьева Е.К. уүнүнүк угтуу суюубастаахтыг үзлээбигиттэрэ. Иванова Е.М. медсестранан, Авксентьевана А.Н. иитээччинэн өр сылларга бэзриинилэхтиг үзлэлииллэр. Овьсанааныг толоруу арыарыг суулбуурчилж тэриллэр, ооннүүр, айар – үзлэлии хостор тус - туунан тематикалаахтар, дизайннаахтар, оюону эт – ханчай – санаа эттүнэн сайыннаар араас санаа нымынан туттсан үзлэлийн

Нам ишүүчүү имин базарында

Нам улууңун кийин балыбына тын инфекционный отделенията. Хатын Арыс энэхилийгээр 1993 сүүтэлжүүлэв. Отделение 9 койкалаахаа 14 улэхиттээх. Коллективы эдээр специалист Романова И.Р. салайтад Манна өр сырлалгаа бэриниллэхээс мэддестраалт Кульчикина П.И., Протопопова О.М., Мальцева В.С., Евстафьева Е.Е., Филиппова А.В. санитаркалар Лебедева О.И., Колесникова А.А., Сивцева Н.И., Парниковая А.П. оды улэхиллэр. Коллективаа ишинэн «Сандаара» вокальная ансамбль тэриллэн аймынылаахтын улэхилр. 2012 с. «Ай – Быллаа» республиканской конкурс, оюузын Гиннесс рекордугаа кийтгүүлжтэй тараад.

Кынчес рекордтуг кынтыгын таңбылды.

ниципальны бюджеттагы төриллийтэ. Иккى түелбэ үзэлийр, салайаачылар Е.И. Захарова, А.Н. Авксентьев, «Надежда» дыхартар сэбиэтийн салайаачыта Э.С. Соронова, «Туналбан» кырдьаастар түмсүүлэрин салайаачыта А.Е. Федорова, эр дьон түмсүүтүн салайаачыта Т.П. Сметанин, ычкат лидерэ П.Е. Иванов. Ону таңынан араас өрүттээх куруунуоктар бааллар. Ол курдук вокальнай-инструментальнай ансаамбыл «Прибой», салайаачы Н.С. Ефимов, Варя Аманатова тэрийнитинэн республиканская ырыя күрэбин кыгтыылаахтара, «Ивушка» вокальнай ансаамбыл, хормейстер-профтехуурэхтээнин туйгана А.Н. Баишева, «Дызэрэй» фольклорный бөлөх быйлыктары М.К. Аммосов 115 сыйлыгар аналлаах улуустаафы ыньяахха II миэстэлээх. М.К. Аммосов 115 сыйлыгар аналлаах улуустаафы фестивальга лауреат урдук аатын ыбыгыттара.

Тийн дээрээний блок тооцоу Сивцева Ф.Е. 1940 с. дъяэтийн кулуулж онгостоллоругар биэрбит. Билигин улэллийн олород кулуулжтүү дэвшигээ 1979-1980 сс. тутуулсан үлээрээ кирибита. Билигин колективын салайар Винокурова А.Г., уус-урган сала-яааччы Сивцева А.А., техүүлэхит Новгородова С.Н. Кулуулж ийнинэн 3 түэлбэ уонна дъяхтар, аба, ветеринаар сэбийнтэрээ үлэлийиллэр. Ону таанын араас курууяоктар үлэлийиллэр.

2011 сүл тохсунны 1 күнүттэн ыччакка уонна спорта «Хатын» Арысы нэйнилиэгэй МТ иинзээжин муниципальний бюджетнай тэрилтэд улзгин сафалаабыга. Бу сага тэрилтэд 15 үлэхиттээх. Директорынан Сивцев Петр Афанасьевич анаммыта. Манна анал специалистар, тренердэр үлэлэрин сафалаатылар. Олжурдук, буулдьбанан ытыыга, уонна мини-футболга, волейболга, спорт национальной көрүнгнэригэр дьарыктыллар. Быччат хайысхатын өттүттэн быйыл буулт Дальнай Востоктааы «Сахаселигер-2012» үерэтии форумугар нэйниликтэн 14 ыччат кыттан ситиинилэнэн, түүрт быйрайыагы бинирэббиттэрэ. Быччатаарга холобур буулан ветераннаар, пенсионердэр хотууг зона спартакиадыг гар тохсус төгүлүн 1 миэстэни ылбыгтара.

Биңиги бирий дойдулаахпыйт, бөдөң государственный, политическай деятель Илья Егорович Винокуров 115 сыллаах юбилейлын көрсөн нэнхилиэклитигэр кәрә көстүүлээх музей дыйзтэ 2010 с. алтынын 8 күнүгөр үлэвэ киирбите, онтон истируга ситет 2011 сый тохсунын 28 күнүгөр үөрүүллээх бывынга-майтага айналыбыта. Музей 9 анал улээниттээх. Иллээх колективи СР норуутун ханаайыстыбатын утуулээх үлэнитэ, РСФСР үөрэ-вириитин туйгуна, Нам улуунүн, Хатын Арын нэнхилиэгин Бытых кинитэ Виктор Гаврильевич Кутяркин салайар. Өссе музей анылла илигинэ Маркова М.Н. салайытынан элбах матырыааллар хоммуллубуттара. Оны сааылаан, арааран фондача киилэриинэн музей фондатын харайааччылар, СР культуратын туйгуна, Хатын Арын нэнхилиэгин Бытых кинитэ Носкова К.П. уонна эдэр кәсскиллээх үлэзит Новгородова Е.Ф. дарьыктаналлар. Научный сотрудникнан СР культуратын туйгуна, Хатын Арын нэнхилиэгин Бытых кинитэ Петрова Л.В. улэлиир. И.Е. Винокуров оловуюн, үлэтин хонооюн уонна кини төрөөн, үлэллэн, олорон аспасты из-хилиэгин сайдытын историятын эдэр көлүөнэ ыччакка тириэрдии, төрөөбүт дойдунаан кийн туттуу, бозринниллээх буолууга үөртүүл музей улэтиян сурун сыйалынан буодар.

Үлэтийн сүрүн сяланын буслар.
Бу курдук үлэлий-хамсын олпор
Хатын Арыны нэнчилийгэ. «Түн
былыргыттан, нэнчилийк Күнбаан
Баял дээн эрдэвжтэн, бинги
хатын арьсылар, дъоммут-саргобит
үерэххэ, үзэвэх-хамнаска, ырыацай-
тойукка курууц инники күнгэнэ
сүльдэр утую-мааны дьоннордоох.
Хас биирдий кини кыйайыта - нэн-
чилийк сиитиинэ, киэн тутту-
ута» - дээн этэр нэнчилийк ытык
кырдацаана Гавриил Н.С.

Үүнэ-сайда, чэчирлийн түпсатур, төрөөбүт Хатын Арыны нэхилиэгжтийн төрүүтээх бардьоммут! Хатын Арын нэхилиэгээ «Кунаажан Ыал» төрүүтэммэтийн 200 сэргийн итигүүлж-истигнүүк эвэрэдэлийн уонуха нэхилиэгжээс ынтынлар үбүлүүйдээх тэрээнинэргээ көх-

Н.Д. СИВЦЕВА, «Хатын Арыны нэхилизгэ» МТ дъаалтатын сүрүннүүр специалина

ҮҮНҮҮ - САЙДЫ СУОЛУНАН



на Семеновна. Коллективтарыгар 11 педагог кырачааныры кэрээ, сырдыкка уйнайар. Детсад комплекстасын «Детство», региональный «Тосхол» программаларынан, оюону кэрээ эйгэтигэр, этин – сиинин, дорую-буйатын чабдигирдэр, социальный сайдытыны, билии – көрүү өттүнүү сайдытыны салааларынан сала-тараң үлэлиир. Коллектив киев туттар ийттээччилэринэн буолаллар Максимова Е.В. – «Надежда Якутии» бээлия хаяайката, Республикаанская «Воспитатель года – 2012» курэх кыттыылаара – улахан бөлжүү ийттээччитэ, Саввина Н.С. – РФ уонна Саха Республикалын үөрүүриим-тин туйгуна, Бүтүн Россияябаы «Я – педагог 2012» курэх дипломана педагог-психолог, Шумилова Аку-лина Семеновна – Саха Республикалын үөрүүриитин туйгуна. 2011 с. сагна пристрой тутуллан, детсад сырдык, ыраас, киэн, толору хааччылдылыаах, үлэлииргэ бары өттүн нэн усулуобуяа баар буулла.

Аппааны бөхүэлгээр 75 ми-эстэлээх «Сандаара» ово сайдар кинэ 2010 с. алтынны 4 күнүтээв аяллан улзлийн турар. Коллективт аныг ирдээбигэлээ эпизииттири. Сэ-биздиссэйнэн СР үерэйн туйгуна Оконешникова А.С. үлээлир, 37 үзүүлтийтээх колективтийн салайар. Олонхиагр 16 педагогический улзний Кинилэрэг холобур буолаллар: СР үерэйн туйгуна, 2008 с. Президент гранын хаанаайката Эверстова Любовь Павловна, «За вклад в развитие дошкольного образования» бэлийн хаанаайгттара Макарова Л.П. Евстафьева Н.И. Ноговицына Н.Н. уулуустааын ийтээчилрөй конкурстарьгар кыялан «Лучший молодой педагог» аатны ылбигта. «Сельская школа-2011» республиканский педагогический ярмаркара педагогтар ситишилээхтийн кытгыбыгттара, олжурдук Эверстова Л.П. иитилээчилж.

курдук Эверстова Л.Г. иттилэхэд чилэр «Сандаара» муода театраар 1 миээстэн ылбыта. 2012 с. алтынныгыа «Росточек: Мир спасут дети» дизэн бүтүн Россиятааы конкурсанка «Зеленая страна чудес» байрыйн гынан кыттан лауреат буулбуттараа.

Кыныл Дэриэбинээ 1990 с. Хатын Арын олохтоо сэбийншиг бынаарытынан оскуола-саад арлыбыта. 1991 с. сэбийдсэй-инэн Корякина Саргылана Ни-колаевна улэлиир. Ийтээччилэр Ефимова Л.А., Андреева Н.В. уерэх министерствотаа бигэргештэй андлаа программаларынан уерэтэллэрэй иитэллэр. Повар Петрова Р.Е. мин-ныгэс айынан тогто-хана анатарын Ийтээччи көмөлөнхөөчтүү Николаев-Э.Р. оворлуу ийэлии сыйынанынан көрөр-истэр. 2012 сүлгэ Кривошапкина М.П. «За вклад в развитие до-школьного образования» бэлиэнэн наараадаламытга.

Ленскэй пароходство үлэхит-

хамсыны олороллор. 2010 с. Граф Биэрэгээр санга таас 30 миэстэлээх овоо саада тутуллан сабаламмыта.

ананан үзлэлийн сыйлдээр.
1968 с. аац баастаан участковай балыбын 10 койкалаах айыллыбытада 1993 с. Хатын Арыы участковой балыбынтаа инфекционной отделение буолбута. Ол ийн инфекционной отделение үзлэнттэрэ уонна амбулаторийн биир коллектив буюулан нээнлийг общественний олборор саамай хөхтөөх коллектив аатырар Хатын Арыы врачебной амбулаториятаа Апреля Николаевна Алексеева аатын 2005 с. сүгэр. Апреля Николаевна бу коллективка 49 салтга үзлээбитэй. Билигин амбулаторийн 8 үзлэнттэхэй, 1987 салтан обоо педиатрынан РФ доруобуйатын харьсны табылын түйгүн. Степанова Л.С. ананан үзлэлийн сыйлдээр. 2000 салтан амбулаторийн сэбиэдиссэйэ. Коллективка ёр салтлагара боринийлэхэтийн үзлэлийн сыйлдэллэр: Сивцева М.Э. Скрыбыкина Т.П., Игнатьева А.Е. Новгородова А.Д. Амбулаторийн коллектива 2008 с., 2011 с. үчүгэй

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 319 от 04.12.2012 г.
О продлении срока действия распоряжения главы МО «Хатын-Арынский наслег» № 61 от 25 апреля 2012 года
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации», распоряжаюсь:

1. Продлить до 01 июля 2013 года срок действия распоряжения главы МО «Хатын-Арынский наслег» № 61 от 25 апреля 2012 года «Об установлении размера платы граждан за жилое помещение и вывоз ТБО на 2012 год (согласно приложению № 1);

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Хатын-Арынский наслег» Ю.И. СЛЕПЦОВ

Приложение № 1
к распоряжению главы № 61 от 20.04.2012 г.
Размер платы граждан за жилищные услуги
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.

Наименование услуг	Ед. изм.	Тариф без НДС (руб.)
1 Техническое обслуживание системы отопления	м.кв.	1,62
2 Техническое обслуживание системы отопления и электрооборудования	м.кв.	2,43
3 Техническое обслуживание системы отопления, электрооборудования, водоснабжения и водоотведения	м.кв.	4,77
4 Содержание дворовой территории благоустроенного жилого фонда	м.кв.	2,52
5 Содержание дворовой территории неблагоустроенного жилого фонда	м.кв.	3,51
6 Вывоз ТБО, МБО, сухого мусора благоустроенного жилого фонда	м.куб.	1,48
7 Вывоз ТБО, МБО, сухого мусора неблагоустроенного жилого фонда	м.куб.	2,42

КАК ОБЕЗПАСИТЬ СВОЮ СОБСТВЕННОСТЬ (ДОМ, ГАРАЖ) ОТ ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

1. Если в вашем доме или гараже установлен энергозависимый газовый котел, вам необходимо установить дополнительно источник бесперебойного питания (ИБП);

2. Приобретайте качественный ИБП, чтобы выдерживало больше времени при отключениях электроэнергии;

3. При выборе газового котла обратите внимание на автоматический запуск горелки котла при кратковременном отключении электричества;

4. Желательно наполнять отопительную систему специальными жидкостями, выдерживающими низкую температуру.

Никто не застрахован от аварийных ситуаций, тем более в зимнее время.

Уважаемые потребители, относитесь к этой проблеме серьезно!

Специалист советует

Основными нормативно-правовыми актами, устанавливающими требования при реализации мяса и мясной продукции являются Федеральный закон от 02.01.2000г. №29 ФЗ « О качестве и безопасности пищевой про-

дукции», Закон Российской Федерации от 07.02. 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Мясо и мясная продукция должны происходить из благополучной в ветеринарно-санитарном отношении территории и использоваться по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы; их переработка должна осуществляться на отвечающих установленным требованиям предприятиях и в соответствии с установленными требованиями (в частности к убойным животным, их осмотру, убою и переработке; требованиям к мясу, продуктам убоя, сырью животного происхождения и др.).

Животные, доставленные на убойные пункты для убоя подлежат на соответствие данным указанным ветеринарном сопроводительном документе, а также предубойному ветеринарному осмотру. Предубойный осмотр проводится специалистами в области ветеринарии учреждения, входящие в систему государственной ветеринарной службы РФ.

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясной продукции проводится в соответствии с ветеринарными

заключениями о назначении использования такой продукции (для свободной реализации, после термической обработки, на утилизацию или уничтожение) ветеринарными сопроводительными документами.

В настоящее время все более актуальными становятся вопросы проведения подворного убоя животных. В соответствии с Законами РФ от 14 мая 1993г. № 4979-1 «О ветеринарии» владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила убоя животных. Кроме того, реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных,

заболевание собак, кошек и других плотоядных, вызываемое ленточными гельминтами семейства Taeniidae подотряда Taeniidae. Цестоды в стадии имаго паразитируют в тонком отделе кишечника плотоядных животных, а личиночная (пузырчатая) стадия проходит в паренхиматозных и реже в других органах промежуточных хозяев.

Возбудители болезни у собак и кошек - ленточные гельминты Echinococcus

granulosus и Alveoecoccus multilocularis. Это мелкие цестоды длиной 2-6 мм, состоящие из 3-4 членников. Сколексы вооружены 2 рядами крючков. У эхинококкуса 36-40, у альвеококкуса 28-32 крючка. Матка у эхинококкуса имеет в зрелом членнике мешковидную форму, у альвеококкуса - шарообразную. Яйца обеих цестод тениидного типа округлые, желтовато-серые, диаметром 0,030-0,036 мм (у эхинококкуса).

Биология развития цестод происходит с участием дефинитивных (факультативных) хозяев (собак, волков, шакалов, лисиц) для эхинококкуса; с участием песца (облагатного хозяина), а также собак, волков, корсаков, лис и реже кошек для альвеококкуса.

Для обеих цестод про-межуточными хозяевами являются крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, лоси, олени, косули и др. Однако для альвеококкуса облагатными промежуточными хозяевами являются ондатры,

иной продукции животного происхождения, не подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе, запрещается.

Внутрихозяйственный убой скота на мясо допускается только по разрешению ветеринарного специалиста.

Реализация мяса и мясной продукции, не подвергнутых в установленном

порядке ветеринарно-санитарной экспертизе запрещается.

Мясо и мясная продукция, поступающая в оборот, должна происходить из благополучной в ветеринарно-санитарном отношении территории и сопровождаться ветеринарным сопроводительным документом.

В магазины, в том числе расположенные на территории продовольственных рынков, включая оптовые рынки, должны поступать мясо и мясная продукция только промышленного изготовления (с боенских, мясоперерабатывающих предприятий, находящихся под государственным ветеринарным контролем), прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, имеющие оттиски ветеринарных (ovalных) клейм и ветеринарными сопроводительными документами.

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов устанавливается Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных Минсельхозом СССР по согласованию с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР 27 декабря 1983 г. Вышеуказанные правила не отменены и применяются по настоящее время.

Отдел государственного ветеринарного надзора и ветеринарно-санитарной экспертизы Управления ветеринарии Намского улуса

борна.

Профилактика. Профилактическую дегельминтизацию собак проводят 1 раз в квартал. Для профилактики эхинококкоза и альвеококкоза наиболее эффективными и надежными являются «Азинокс +» и «Празиквантель».

Следует помнить: Возбудители эхинококкоза и альвеококкоза представляют для человека чрезвычайную опасность сравнимую со злокачественной опухолью. Поэтому профи-

ЭХИНОКОККОЗ И АЛЬВЕОККОКЗ СОБАК

кишечника собак и других дефинитивных хозяев эхинококкоза развиваются до имаго за 68-97 суток, тогда как альвеококкоза - за 32-52 суток.

Продолжительность жизни цестод обеих видов в кишечнике дефинитивных хозяев составляет около 5-7 мес. Человек заражается личинками обоих гельминтов, нередки смертельные случаи.

Симптомы. Гельминты, внедряясь глубоко в слизистую кишечника, нарушают секреторномоторную функцию пищеварительного канала, ухудшается и извращается аппетит, наблюдаются поносы, запоры и исхудание собак. В области ануса появляется зуд. Охотничьи собаки быстро устают, теряют след.

В настоящее время при обнаружении у собак эхинококкоза они подлежат уничтожению под контролем ветеринарного специалиста.

Диагноз. Болезнь диагностируют комплексно. Приживленный диагноз ставят исследованием фекалий по методу Фюлле-

рактика этих заболеваний имеет как экономическое, так и социальное значение.

В неблагополучных районах ягоды, фрукты, грибы, а также зелень тщательно промывают проточной чистой водой и употребляют в пищу только после обработки горячей водой или варки.

Не допускать собак на территорию скотопомещений, боен и местам убоя животных. Охотникам особое внимание следует уделять соблюдению правил при нутровке туш, добытых при охоте (лосья, медведя, пушных зверей). Нельзя скармливать собакам выбракованные внутренние органы этих животных.

Мясо диких животных, добытых при охоте должно обязательно исследоваться лабораторно, так как у больных животных поражаются не только внутренние органы (печень, легкие, почки, сердце), но и скелетная мускулатура.

Отдел эпизоотологии Управления ветеринарии Намского улуса

**Более 70 видов
новогодних подарков
от 50 до 2000 рублей**

**в упаковке из жести, пластика,
текстиля, керамики, дерева
и картона.**



Наполнение из шоколадных конфет лучших московских фабрик «Красный Октябрь», «Рот-Фронт» и «Бабаевский», а также фабрики «Зея» (г. Благовещенск).

Оптовикам - скидки!

Наш адрес:
ул. Чернышевского, 80, склад № 3,

магазин «Новогодние подарки».

Телефон
(4112) 47-39-72, 8-914-2-722-224

Режим работы:

с 10.00 до 18:00 без перерыва на обед.
В субботу с 10:00 до 16:00 без перерыва на обед.



ШҮҮРЭХ ТҮҮПТЭР

Күндүтүк саныыр убайбытын, бырааптын, Нам улууунун ис дыялалтын отделын оперативной дынууруунайын көмөлөөччүтүн, полиция прaporцыгын СОКОЛНИКOV ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВЫЙ РФ ИДМ «За отличие в службе» мэдтээлинэн наарадаадаламмыкынан, убаастырыр эдийийбитин, балтыбытын, Нам 1 №-дээж орто оскуолатын бастакы категориялаах физкультура учууталын ИСАКОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНЫ. Саха республикалын Государственин Мунниаын дыэз кэргэнгэ, оюбо, ыччат уонна спорт дыялаларыгар комитетын Бочоутай грамотатынан уонна «Учитель ученических призаний» бэлиэнэн наарадаадаламмыкынан итиитикистингник эвэрдэлийбит!

Энгиги бэйэйт талан ылбыт идэвтиинэн өр сылга энгилэ суюх бэринийлэхтик, үтүе субастаахтык, сырафытын бээрэн турган үзлээтигит. Нам улууңгар оюону үөрэтийн-ийтий, бэрээдэгэ арагччылыр үзлэрийгэтигыт, салайары-элэйэри билиммэккэ, бириэмниаахсыбакка түбүгурбуккүтүн үрдүктүк санаалыбыт.

Энэхэх чэгиэн доруобуйаны, дьолу-сортгуну, үзлэвтигэр ситишилэри баарабыт. Энгиги кытта мэлдьи ыраас санаа, үөрүү, дьол эргыстастыннаар.

Ийдэйт, агаыт, бииргэ

Модуттан Корякиннаар,

Сокольниковтар, Намтан

Сокольниковтар, Исааковтар

Коллектив хирургического и реанимационного отделения сердечно-поздравляем нашедшего заведующего отделением врача-хирурга высшей квалификационной категории, отличника здравоохранения РС(Я), заслуженного врача РС(Я), Почетного донора России ИННОКЕНТИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА СЕМЕНОВА с присвоением звания «Почетный гражданин Намского улуса»!

Желаем Вам здоровья, счастья, удачи и новых свершений.

Уважаемую коллегу, подругу ОХЛОПКОВУ МАРГАРИТУ НИКОЛАЕВНУ по-здравляем с юбилеем!

**Желаем все благ земных,
Здоровья – что всего
ценней,
И жизнь, почаще
чтоб дарила
Успех, удачу, доброту.**

Коллектив реанимационного отделения, Вера Иннокентьевна

Убастабыллаах МАРИЯ НАЗАРОВНА КОРЯКИНА! Энгиги 60 сааскын туолбут күнгүнэн итиитикистингник эвэрдэлийбит! Баарабыт өссөдө унуннук, доруобайдык үөрэ-көтө салындаргар. Энгиги чугас дьонунг ситишилээр, аймахтарын ойбүллэрэ өрүү үөрдэ-көтүтэ турдун!

Дьөгэлэринг Евдокия, Альбина

DIAMOND CLINIC



“Даймонд клиник” предлагает широкий спектр медицинских услуг:

- Консультации взрослых и детских специалистов
- Консультации гинеколога-эндокринолога, ангиохирурга
- Гинекологический кабинет
- Широкий спектр УЗИ-диагностики, УЗИ внутренних органов, сосудов шеи и конечностей, суставов, УЗИ сердца, плода на всех сроках беременности, проведение УЗИ на дому
- Консультации кардиолога, полное обследование заболеваний сердца: электрокардиография, супточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, ЭКГ на дому
- ЛОР-кабинет, прием, манипуляции
- Дневной стационар, процедурный кабинет в удобное время, процедуры без выходных
- Лабораторные обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, почечные и печеночные пробы, исследования на ЗППП, гормоны и др.).
- Медицинский массаж, мануальный массаж

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ ПО ТЕЛ.: (4112) 428-427, 744-707

ул. Октябрьская, 20/1, 5 этаж (бывшая гост. “Якутск”, р-н Автовокзала)
Часы работы: с 08:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Приём по предварительной записи.

Лицензия № ЛО-14-01-001039 от 02 октября 2012 г. Необходима консультация специалиста.

Күнду биир идэлэхпит, кэрэ эйгэ кэрэхтэ **ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА!** Энгиги 60 сааскын томточчу туолбут орлогийдөх күнгүнэн

Айар-чааар ырыланан,
Ача аннбар үнкүүнэн
Аргыстан салындыбыт
Атас-дөвр дөнноргутттан —
Айар-тутар биир идэлэхтэргит-

тэн, Афанасий Шестаков аатынан синильланг кинин коллективттан айхалаах алгыс тырымнас тылларынан инирэх сиккиэрдэх салынгынга, эвэрдэ үрүмэ долгуулнга.

Туллук чычыаах кэриэтэ илдьитын көтүтэббит!

Үлбаай ырыа ылламыгар, талба үнкүү талааныгар дьолуунан, ырыа-үнкүү аргыстаах кэрэ эйгэ тумуугэ кестубэт түбүктээх улэтигэр ис дуунын ууран турган 40-тан тахса сыл устата аян-тутан кэллиг. Улуусыт, республикалыт культуратын сайдытыгыр суду кылааккытын уурагыттыгыр барба маҳталбытын этббит!

Оссө да инникигэ сайдар санаалаах, санга ситишилэри туутар күргүмнээх, күүстээх, айар талаан арьллар аартыгар ахсын акка мэнгэстэн аяннанан, Энэхэх уонна дыэз кэргэнгээр баарабыт чэгиэн доруобуйаны, үлээр үөрэхэх ситишилэри, ыраас халлааны, чаылхай куну, чугас дьонунг тапталларыгар уйдаран, үгүс үөрүүлэх, дьоллоо унун олову!

Эвэрдэни кытта: улуустааын культура үлэхнитэрин профсоюнун комитета уонна Афанасий Шестаков аатынан синильланг кинин коллектива

Нам улууун Үөдэй нэнхиэгээр олорор күнду балтыбын, истигнек санырыр дьөгбэтийн **МАТВЕЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА** оловуң орто омурувнынан эвэрдэлийбит!

Алаха дьиэн өрүү өвлөр, сизнөр күлүүлэринэн чугдаардын, куруук дьолу-үөрүү эрэ энгэрдэстин. Үйгу-быын олохтон, санаабытын саргыланы, түпшүүн түпшүү турдун дыэн алгыспытын тиэрдэббит.

Эдьийнг Полина Кельциева, дьөгэлэринг Евдокия Алексеева, Тамара Крыжановская

Нам улууун бочууттаах киһитин, Российской Федерации үөрэвириитин туйгунун, «Учууталлар учууталлара» бэлийн ханаайынын, Н.С. Охлопков аатынан Нам улуустааы гимназийтын директорын **ПОПОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ**, күндүтук саныры, ытыктыр киһитин, 65 сааскын туолбут кэрэ-бэлий күнгүнэн гимназия аяларын ааттарыттан итиитикистингник эвэрдэлийбит!

Баарабыт тус бэйээжэр чэгиэн-чзбидик доруобуйаны, эрчими, үтүе санааны, үйгү-быын олоу, дыэз кэргэнгээр дьолу, орто дойду кэрэте, үтүе алгыс буулун куруутун.

НҮТ аяларын сүбэлэрэ



Спорт – дъулуур, спорт — тулуур

КӨБҮӨРГЭ – ЭДЭР ТУСТУУКТАР

кубоктаах кэллилэр.

* * *

Ахсынны ыйы көрсө Покровской куоракта Геннадий Васильевич уонна Олег Геннадьевич Гребневтар кэриэстэрийэр овогорго көнүл тустууга биирдилээн уонна хамаанданан бастыр иин республикалыт күрэхтэнни буолан ааста.

Дьокускайтан, Хангаластан, Намтан, Горнайтан, Мэнэ-Хангаластан, Эдьигэнтэн, Алтайыахаттан 1997-1998, 1999-2000, 2001-2003 сс. төрүөх уолаттар сүүмэрдэнэн кэлэн саастылаахтарын кытта тууннуулар. 43 кг саацаа 69 кг дыэри бастыгы бынаардылар. Кылаабынай судууанан А.О. Иванов, сэкрэтэрийн И.А. Алексеев үлэлэтилэр. Бийги улуусут аатын Намнааы ово спортивной окуолатын, Хатын Арыы, Хатырык нэнхиэгээртэн эдэр бөөстөр көмүсээтилэр. Иккүү күннэхэх бынаарылаа киирсилэр тумуктэрийн 47 кг Никитин Афоня үнүс миэст, 69 кг үнэ Парников Артур мангайты, 37 кг Кузьмин Костя иккис, 52 кг Прокопьев Петр (Хатырык) үнүс, 22 кг Пинигин Артур (Хатырык) иккис, Ермолаев Капитон (Хатын Арыы) үнүс, 27 кг Шукин Гана мангайты, Собакин Сергей (Хатырык) үнүс мизстэлэрий үллэлэр. Онон эдэр тустууктарбыт хамаандаларын пьедестал үнүс үктэлигэр тааардылар. Манна бастакы Хангалас, иккис Дьокускайбууллар. Хапсарайга мунгуутур кыайылаа бынаар күрэхтэннэх Намнааы ово спортивной окуолатын иитилээчтэ, 9 кыл. үөрэнэчтэ Парников Артур (тренер В.И. Копырин) бастаата. Бу курдук эдэр тустууктар ситиин көтөллөөх, үс бастын инигэр киирбittэрин туонуулур

РЕШЕНИЕ № 15 от 29.10.2012

О внесении изменений и дополнений в решение от 30.03.2011 г. № 182 «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции»

В соответствии с частью 3 ст. 16 Федерального закона от 18.07.2011 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции» от 22.11.1995 года № 171-ФЗ, Постановления Правительства РС(Я) «Об утверждении новой редакции порядка определения органами местного самоуправления Республики Саха (Якутия) прилегающих территорий, где не допускается розничная продажа алкогольной продукции» от 30.09.2006 г. № 438, Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2012 года № 1426 «О внесении изменения в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 21 сентября 2010 года № 265 «О мерах по профилактике алкоголизма в Республике Саха

РЕШИЛ:

1. Внести в решение наследного Совета от 30.03.2011 г. № 182 «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции» следующие изменения и дополнения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Установить розничную продажу спиртных напитков с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции и с 1 января 2013 г. пива и напитков на основе пива с содержанием этилового спирта 5% объема готовой продукции и менее от границ территорий земельных участков объектов, реализующих алкогольную продукцию, до границ территорий объектов массового скопления граждан и находящие источники повышенной опасности (в том числе на автовокзалах, рынках) на расстоянии

600 метров».

2. Обнародовать настоещее решение на стенде официальной информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

4. Администрации МО «Ленский наслег»:

— довести настоещее решение до сведения населения, а также организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции;

— направить копии решения а Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам и прокуратуре Намского района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике и труду (председатель Заболоцкая А.С.).

Председатель наследного Совета К.А. ОЛЕСОВ

Глава МО «Ленский наслег» А.Г. НОВГОРОДОВ



ЦЕНОПАД на услуги УЗИ-кабинета

В ЦЕНТРЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ «ДАЙМОНД КЛИНИК»

с 8 по 23 декабря 2012 г.

УЗИ брюшной полости	1000 руб.	1200 руб.
УЗИ щитовидной железы	450 руб.	600 руб.
УЗИ молочной железы	600 руб.	800 руб.
УЗИ малого таза	550 руб.	700 руб.
УЗИ малого таза с ТВД	600 руб.	800 руб.
УЗИ плода	1300 руб.	1500 руб.

УЗИ-технологии нового поколения из Южной Кореи
Запись на прием ведется по тел.: (4112) 355-505, 755-404

ул. Белинского, 32 (рядом с «Деловым центром»),
Запись по тел.: (4112) 355-505, 755-404

DIAMOND CLINIC Часы работы: с 08:00 до 20:00 без перерыва и выходных

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № ЛО-14-01-001039 от 02 октября 2012 г.</

СПАСИТЕ СПАСИТЕЛЕЙ СЕРДЦА СИР!

Якутама остались без имен, без фамилии, без отчества, без языка и без веры, главное без истины!

-А, настоящее для народа саха, которое должно было спасать сердце Земли (язык, вера, имя, фамилии, обычаи предков, нравственные правила сложившиеся веками...) целых 400 лет стоит и погибает. В итоге народ саха осталась без имени, без веры, без руля и корабля. Спаситель сердца Всея Планеты - народ саха, язык саха, вера саха на краю погибели! Опоздали! Сердце Планеты находится в прединфарктном состоянии. Срочно примите меры по спасению сердца Земли! Спасая спасенными будете! Иначе, крах Земли начнется от разрушения трубы ВСТО!

- И, Великая река Лена не выдержит натиска адской силы нефти. Река Элизэн и есть - коронарная артерия сердца планеты. Земля живое существо, сейчас поднялась температура Земли от болезни сердца (как в градуснике). Это и есть глобальное потепление! Дальше Земля не простиг якутянам, дальнейшего грубого отношения к себе, не допустит погибель реки Лены, лучше избавится от всего человечества независимо от национальности и веры, чем от реки Лена... Бог помочь! Господь с нами! Тангар знает, Тангар увидит старания наши, по спасению сердца земли и отодвинет погибель! Будьте с нами, примите меры всем миром по спасению сердца Планеты от верной погибели, независимо от национальности и вероисповедания, помогите для устранения ошибки людей, удлините время счастья и радости всему человечеству! Мы Россияне! Мы за грудь земли! Мы за Россию! Мы за всех! Вместе и спасем всю землю! Или нет..! Остается очень мало времени... Прошу Всех землян, Спешите спасти сердце Сир! - Народ саха, перестаньте быть якутами! Спасите и восстановите разрушенную царскими приходцами веру саха, язык саха, имя саха, народ саха, угнетенную с 1630 годов землю саха, воду Лены, природу Саха - для этого и нужна Российская сила и бравада! Правоверные Русские, станьте спасителями народа саха, защитниками сердца Планеты, отодвиньте погибель Земли, спасите от конца света всю планету! Служите сердцу Земли - и вы, поможете устраниить предсказания Ноstrадамуса и племени майя, „О последнем тысячелетии!”

ХАРАТААЛА**ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!**

19 декабря 2012 г. в актовом зале администрации улуса состоится семинар на тему: «Изменения в налоговом законодательстве по специальному налоговым режимам и преимущества сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи через Интернет».

Начало семинара в 11-00 ч.

Просим принять активное участие.

МРИ ФНС РФ № 5 по РС(Я)

Массажный кабинет үлэлии туар (Аммосов уул, 24). Тел. 89241758401, 89142761959, 41-0-66

Торговый павильон “Чайкофф” реализует в широком ассортименте развесной и фасованный чай. В продаже зеленый, черный, желтый, красный (ройбуш) ароматизированные и классические чаи. А также всегда в наличии свежеобжаренные зерна кофе плантационных и десертных сортов. Чайные и кофейные аксессуары: чашки, пиалы, чайные наборы, банки, турки, мельницы и многое другое.

Мы всегда рады видеть Вас по адресу: БЦ "Ассоль", 1-й этаж.



Редактор В.Г. КАСЬЯНОВ

ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — 41496; бухгалтерия — 41141; факс — 41141; редакционный-издательский ситет — 41332

Тэрийэн танаарааччылар: СР Правительствота, «Нам улууун «Энгсиэли» ханыят редакцията» автономный учреждение. Сибээс, информационный технологиялар уонна маассабай коммуникациялар эйгэлэргээр кэтээн көрүүгэ Федеральны судуусла СР управлениетыг 2012 с. олуннуу 7 күнүгээр реегистриламын нүүмэрэ — **ПИ №ТУ14-0216**.

Сурукка аакытын-суюлгутун, улэвжтин, дызижт аадырын чопчу ыйын. Редакцияга кириб суруктар төнөрүллүбэгтээр. Автор этэр ханыят санаатынын мэлдий биир буолбат.

«ЭНГСИЭЛИ» - Нам улууун ханыата.
678380, Саха Республика, Нам улууна, Нам сэл, Заложний уул. 4.
E-mail: Namtsy41141@mail.ru; editor@namtsy.sakha.ru

БИЛЛЭРИИЛЭР**ЫТЫКТАБЫЛЛААХ УЛУУС ОЛОХТООХТОРО!**

Мэлдий ыраас ууну бинигиттэн атылынаахха сөп. Ону таынан атыыга бааллар механический помпапар, электрический куллердар. Сакаанын аялабыт. Кирдэх, саарбыт уонна хайдылааны баллоннары төттөрү ылгаппыт.

Аппааны бөн., Лена уул. 16-та. Дыиэээ илдээн биэрбэйт.

Тел. 8914-300-11-70, 8924-873-73-11 уонна 23-3-21.

ЫРААС УУНУ ИЙИЭН — ЧӨЛ ТУРУКТАНЫАН!

В МКУ «Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» на постоянную работу требуются педагог-психолог, спортивный инструктор. Требования: высшее образование, опыт работы не менее 3-х лет, коммуникативность, организаторские способности, аккуратность, свободное владение ИКТ технологиями.

Куплю шины трактора Т-150, задний мост «Волги» 29.

Тел. 89841143191

Ипподром оройонугар гараж арендланар. Тел. 89246623288

Грузовые перевозки до 2-х тонн по селу, по городу. Тел. 89841160270, 89243661967

СЪЕМКА СВАДЕБ И ТОРЖЕСТВ!

Желаете запечатлеть семейные торжества, свадьбы, юбилеи? Нет ничего проще — позвоните по телефону **42-9-48, 89243660623, 89141077316**.

Мы приедем и по вашему желанию качественно, профессионально снимем на видео и фото с отличным оформлением. Также принимаем заказы на имидж-фильмы, музыкальные клипы, семейное фотографирование на дому, перевод из видеокассет на цифровые носители, монтаж и запись частных видеосъемок.

ИП «Замятин А.Т.

Массажный кабинет үлэлии туар (Аммосов уул, 24).

Тел. 89241758401, 89142761959, 41-0-66

БАНЯ

Центральная баня с. Намцы

БАНЯ


режим работы:

чт, пт, сб, вс - с 11:00 до 20:00 (касса работает до 21:00)

Цена билета:

в будние дни - взрослым 130 руб., детям 70 руб., дошкольн. 35 руб., льготникам (ветераны ВОВ и тыла, инвалиды I-II групп), матери-героини, почетные граждане с. Намцы) 80 руб.

в выходные - взрослым 150 руб., детям 75, дошкольн. 35 руб., льготникам 100 руб.

ПРАЧЕЧНАЯ

работает по режиму бани

Прейскурант:

белье, кг - 50 руб.

куртка - от 200 руб.

одеяло - от 150 руб.

спецодежда - 500 руб. (с комбинезоном)

чехол автокресел - 300 руб.

чехол на диван - 300 руб

ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТА - ЗАЛОГ УСПЕХА

Ынах, убана этэ атылыбыт.

Тел. 89243694152, 89640760011

Считать недействительным утерянные документы а/м «Ниссан НОУТ» 2005 г. ПТС, договор купли-продажи, страховой полис на имя Олесова Ивана Ивановича.

Кундуубайым, таайбыт **МАТВЕЕВ Николай Николаевич** соңчучу күн сириттэн ахсынны 4 күнүгээр барбытынан сагаспыйтаг Клара Иннокентьевна, кини оболоругар, сизнэрийгээр, бары табараарстыгыр, билэр дыннугар диринг кутурбаммын тиэрдэбэйт.

Аппаланыттан балта Григорьева Надежда Илларионовна, кини дынз күргээтээр

Кундуубайым, таайбыт **МАТВЕЕВ Николай Николаевич** соңчумардык күн сириттэн ахсынны 4 күнүгээр олохон барбытынан сагаспыйтаг Клара Иннокентьевна, оболоругар, сизнэрийгээр диринг кутурбаммын тиэрдэбэйт.

Намтан балта, быраата, кийинтэ, күтүтээ

Бииргээр дүүгэбигитгэр, үүрэнэч-чигдигээр Коколова Маша, ийтийгээр Клара Иннокентьевна, дынз күргээнгээр аблага, МАТВЕЕВ Николай Николаевич

хомолтоохтуун таарабытагар диринг кутурбаммын тиэрдэбэйт.

1 №-дээх Нам орто оскуолатын 7 «Б» кылаацан колектив, кыласаас салайаччын Иванов М.Е., төрөллүүтээр

Убаастыр, кундуутук саныры таайбыт **МАТВЕЕВ Николай Николаевич** ыараахан ырыыттан элен күн сириттэн соңчучу барбытынан сагаспыйтаг Клара Иннокентьевна, оболоругар, сизнэрийгээр, аймах-бий дынноруугар диринг кутурбаммын тиэрдэбэйт, айырытын тэнцэлүүтэйт.

1 Хомстаахтан Николаевтар, Башишевтар, дынз күргээтээр

Администрация МО «Намский улус», отдел опеки и попечительства, отдел семьи, комиссия КДН и ЗП выражают глубокое соболезнование Матвеевы Кларе Иннокентьевне, детям, внуку по случаю кончины

МАТВЕЕВА Николая Николаевича, отца приемной семьи, отличника образования РС(Я), обладателя Ордена Почета РФ, Ордена царевича Дмитрия «За дела милосердия», лауреата Ассоциации международных детских фондов «Благородному родительству — благородное детство». Николай Николаевич — опытный педагог, тренер, выдающийся чемпион российского уровня, имеющего богатый опыт работы с ослабленными детьми по системе оздоровления Порфирия Иванова.

Высоко ценю вклад в воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Клара Иннокентьевна, мужайтесь, мы всегда рядом. Помним, благородим, скорбим.

Клара Иннокентьевна уонна кини дынз күргээтээр тиэрдэгтэй талталлаах аблага, энэлэрэ, СР урважиц түүгүүн, РФ Бочонтуун уорданын, «За дела милосердия» Царевич Дмитрий уорданын кавалера, А.Е. Кулаковский, лауреата «Сделай мир лучше».

Управление Министерства финансов РС(Я) в Намском улусе выражает глубокое соболезнование коллеге Винокуровой Анне Николаевне, мужу, детям, всем родным и близким в связи с глубоким горем — безвременной кончиной посла тяжелой болезни горячо любимой матери, бабушки, ветерана труда

СЕМЕНОВА Татьяна Николаевна

ыараахан ырыыттан элен күн сириттэн барбытынан сагаспыйтаг, күргээнгээр Николай Николаевича, сизнэрийгээр диринг кутурбаммын тиэрдэбэйт.

Филиппова Татьяна Герасимовна уонна киноруслуги, сизнэрийгээр

Отдел военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по Намскому улусу выражает глубокое соболезнование Дьяконовой Марии Афанасьевне, родным и близким по поводу смерти после продолжительной болезни матери, бабушки

ЭВЕРСТОВОЙ Валентины Егоровны.

«Энгсиэли» ханыят РИС талылышна, тангылышна уонна бээзэгтийг сыйаар бээчээтэнэ.

Аадырына: Нам сэл. Заложная уул. N4

Формата A3. Кээмэй 2,5 бээчээт. линс

Конул спананан атылыланар

Индекс — 54889. Тираа — 1890

Бэчээсээ илии баттанитын графига — 12:00 ч. 07.12.2012 с.

Бэчээсээ илии баттани — 11:20 ч. 07.12.2012 с.

